

S J E Č A N J E

iz predratnog i ratnog perioda revolucionarne djelatnosti SAČIĆ MIRIDA
iz Banja Luke

Rodjen sam u Banjoj Luci 1910 godine, u siromašnoj radničkoj porodici. Osnovnu školu nisam mogao završiti radi teških rodičnih prilika (nepustio sa 2 razred i ponovio majki u podizanju porodice).

Godine 1927 završio sam obučarski занат kod Galešića Ejuba, i kod njega sam radio dvije godine. Poslije sam radio još kod nekoliko majstora.

Godine 1930 priступio sam sindikalnom pokretu kao član obučarske podružnice u Banjoj Luci. Uzeo sam aktivnog učešća u radu "Pelagića" u recitatorskoj sekciji. Učesovao sam u koncertu 1935 godine i bio sam na turneji sa "Pelagićem" u Prijedoru, Jejcu, Drvaru i Tešnju. Iz recitacije koju sam recitovao i danas pamtim rečenicu "Mi hlijeb pečemo a hlijeba nemamo".

Godine 1935 učestovao sam u rasturanju Ožerinskog zborra. Bio sam sa drugovima u Milića ulici (priješnji naziv) kad su me uhvatila dva policijaca i zajedno sa Mijošem Delićem, Hazimom Muhamedlovićem, Josipom Bažerom-Šošom i još nekim drugovima zatvorili u zatvor. Zahvaljujući intervenciji oponizacionih vodja protiv Komonovića, Filipa Čanića pušteni smo nakon par dana.

U predratnim manifestacijama uvjek sam uzimao učešće. Jedna od najugočitljivijih bila je demonstracija protiv Njemačke kad je Hitler pokorio Čehoslovačku. Počeli smo sa korza povicima, pjesmama i onda je povorka krenula prema mostu. Tamo nas je policija rostjerala pendrecima.

Dругa velika manifestacija bila je marta 1941 godine. Opet je počelo sa korza uveče. Mislim da je učestvovalo nekoliko hiljada ljudi.

Za vrijeme okupacije nastavio sam opet rad. Resturao sam letke koje su štampani na šapirografi u mojoj kući Medreska ul. br. 2. Ne sjećam se mjeseca kad je ovo bilo. Također sam kupio dobrovoljne priloge i ostali materijal i slao do Mitrovića.

papir za štampanje letaka dovorio sam od Branka Babića, u tačkama. Partila putem koje sam došao do papira bila je: "Poslao me Mujo Karabegović".

Pred rat valjda u maju 1940 godine u mojoj kući jo održano savjetovanje Oblasnog komiteta SKJ-a, na kome su izmedju ostalih prisustvovali Karabegović Osman, Hasanbašić Muhamed, Mašinović Dedin, Pašalić Faik i drugi. Ja i moja majka pasili smo pred kućom da se nebi pojavila policija.

U julu 1941 godine su me zatvorili u crnu kuću, tu sam ostao do mjeseca marta 1942 godine. Po izlasku iz zatvora zajedno sa Anton Jurinčićem, Maglajlićem Osmanom, Čaklijom pošli smo na slobodnu teritoriju ali smo iz karaule više Gornjeg Šehera našli na policiju i morali se povratiti nazad. U toku juna i maja 1942 godine krio sam se po Šupama i tavanima kod Karahasanovića Hilmeta, Ivezica Duje, Vaso Umičevića, Ivana Šupančića. Odavde sam otišao u Šušnjare s namjerom da se prebacim na slobodnu teritoriju, odatle sam otišao u Lijevče ali se poslije Kozarske ofanzive nisam uspio povezati sa drugovima, pa sam moreo opet iznova u grad. Opet su me uhapšili kad sam došao u grad i ostajem do oktobra 1943 godine. U zatvoru sam podvrgnut raznim mučenjima ali ja nisam ništa priznao volio sam da propadnem sam, uogoljeli moji drugovi. U oktobru sam pušten iz zatvora i kad je došlo do prvog napada na Banja Luku 1.I.1944 godine otišao sam u partizane.

Banja Luka, 3.II.1959 g.

SJEĆANJE NAPISAO:

Šađić Ferid, s.r.

Original se nalazi u Muzeju u Banjoj Luci.

